



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHUVHILI (P2)

LARA 2010

MARAGA: 80

TSHIFHINGA: awara 2½

Bammbiri ili li na masiatari a 21.

PFESESANI

Vhalani ndaela dzi tevhelaho nga vhuronwane ni sa athu u thoma u fhindula mbudziso:

1. Ni humbelwa uri ni vhale siatari ili nga vhuronwane ni sa athu u fhindula mbudziso.
2. Ni songo didina nga u vhala bammbiri lothe. Tolani siatari la Zwi re Ngomu ni swaye nomboro dza mbudziso dzo disendekaho kha bugu dze na guda nwaha uno.
3. Bammbiri heli li na khethekanyo THARU:
 - KHETHEKANYO YA A: Vhurendi (30)
 - KHETHEKANYO YA B: Nganea (25)
 - KHETHEKANYO YA C: Dirama (25)
4. Fhindulani mbudziso THANU dzo fhelela: **tharu** kha KHETHEKANYO YA A, **nthihi** kha KHETHEKANYO YA B na **nthihi** kha KHETHEKANYO YA C nga ndila i tevhelaho:
 - KHETHEKANYO YA A: VHURENDI
ZWIRENDO ZWO RANDELWAHO: Fhindulani mbudziso MBILI
TSHIRENDO TSHI SONGO RANDELWAHO: Fhindulani mbudziso NTHIHI.
 - KHETHEKANYO YA B: NGANEA
Fhindulani mbudziso NTHIHI.
 - KHETHEKANYO YA C: DIRAMA
Fhindulani mbudziso NTHIHI.
5. KUNANGELE KWA PHINDULO KHA KHETHEKANYO YA B (NGANE) NA YA C (DIRAMA)
 - Fhindulani mbudziso idzi ndapfu na pfufhi u bva kha nganea na dirama zwe na funzwa.
 - Kha KHETHEKANYO YA B na YA C, fhindulani MBUDZISO NDAPFU NTHIHI na MBUDZISO PFUFHI NTHIHI. Arali na fhindula mbudziso ndapfu kha KHETHEKANYO ya B, ni fanela u fhindula mbudziso pfufhi kha KHETHEKANYO ya C. Arali na fhindula mbudziso pfufhi kha KHETHEKANYO ya C, ni fanela u fhindula mbudziso ndapfu kha KHETHEKANYO ya B.

Mutevhe wa u sedzulusa u do ni thusa.

6. VHULAPFU HA PHINDULO

- Vhulapfu ha phindulo ya mbudziso ndapfu kha vhurendi ndi maipfi a u bva kha 250 u ya kha 300.
- Vhulapfu ha phindulo ya mbudziso ndapfu kha nganea na kha dirama ndi maipfi a u bva kha 400 u ya kha 450.
- Vhulapfu ha phindulo ya mbudziso pfufhi kha vhu tshimbilelane na na maraga dzo nekedzwaho.

7. Tevhedzani ndaela dzo nekedzwaho mathomoni a khethekanyo iiwe na inwe nga vhuronwane.

8. Nomborani phindulo dzañu kokotolo sa zwe mbudziso dza nomboriswa zwone kha bammbiri la mbudziso.

9. Thomani khethekanyo INWE na INWE kha siatari LISWA.

10. Nwalani nga vhudele, nahone zwi vhaleaho.

11. Ndangatshifhinga yo anganywaho:

- KHETHEKANYO YA A: minetse ya 40
- KHETHEKANYO YA B: minetse ya 55
- KHETHEKANYO YA C: minetse ya 55

ZWI RE NGOMU**KHETHEKANYO YA A: VHURENDI***Vhurendi ho randelwaho: Hindulani mbudziso MBILI DZINWE NA DZINWE*

NOMBORO	MBUDZISO	SIATARI
1. Tshirendo: Musumbavhaloi	Mbudziso ndapfu	6
KANA		
2. Tshirendo: Tshidakwa	Mbudziso pfufhi	7
KANA		
3. Tshirendo: Ro ḥangana	Mbudziso pfufhi	8
KANA		
4. Tshirendo: Vhuṭungu ha musadzi ula	Mbudziso pfufhi	9
NA		

Vhurendi vhu songo randelwaho: Hindulani mbudziso NTHIHI

5. Tshirendo: Musadzi	Mbudziso ndapfu	10
KANA		
6. Tshirendo: Musadzi	Mbudziso pfufhi	11

KHETHEKANYO YA B: NGANEA*Hindulani mbudziso NTHIHI*

7. Tshi do lilwa	Mbudziso ndapfu	12
KANA		
8. Tshi do lilwa	Mbudziso pfufhi	12
KANA		
9. Bulayo lo talifhaho	Mbudziso ndapfu	14
KANA		
10. Bulayo lo talifhaho	Mbudziso pfufhi	14
KANA		
11. Mafeladambwa	Mbudziso ndapfu	16
KANA		
12. Mafeladambwa	Mbudziso pfufhi	16

KHETHEKANYO YA C: DIRAMA*Hindulani mbudziso NTHIHI*

13. Ha u tsa ndi ha u gonya: Kani-ha vha tou dilwela?	Mbudziso ndapfu	18
KANA		
14. Ha u tsa ndi ha u gonya: Ralutanda	Mbudziso pfufhi	18
KANA		
15. Milomo ya nukala	Mbudziso ndapfu	19
KANA		
16. Milomo ya nukala	Mbudziso pfufhi	20

PFESESANI: Kha KHETHEKANYO YA B na YA C, fhindulani MBUDZISO NDAPFU NTHIHI na MBUDZISO PFUFHI NTHIHI.

MUTEVHE WA U SEDZULUSA

Ivhani na vhutanzi ha uri no fhindula mbudziso dzothe nga u vhea luswayo kha uyu mutevhe wa u sedzulusa:

KHETHEKANYO	MBUDZISO	TSHIVHALO TSHA MBUDZISO TSHO TEAHO	X
A: Vhurendi (Tshirendo tsho randelwaho)	1 – 4	2	
A: Vhurendi (Tshirendo tshi songo gudelwaho)	5 – 6	1	
B: Nganea (Mbudziso ndapfu kana mbudziso pfufhi)	7 – 12	1	
C: Dirama (Mbudziso ndapfu kana mbudziso pfufhi)	13 – 16	1	
*PFESESANI: Kha KHETHEKANYO YA B na ya C, fhindulani MBUDZISO NDAPFU NTHIHI na MBUDZISO PFUFHI NTHIHI.			

KHETHEKANYO YA A: VHURENDI

Fhindulani mbudziso MBILI kha NNA dzo vhudziswaho.

VHURENDI HO RANDELWAHO/GUDELWAHO**MBUDZISO 1 (Mbudziso ndapfu)**

Vhalani tshirendo tshi tevhelaho nga vhuronwane ni kone u fhindula mbudziso yo vhudziswaho.

MUSUMBAVHALOI – F Mutshaeni

- 1 Ranga nga yau u songo nga tshiivha u sumba,
- 2 Musumbavhaloi, zwau elelwa u ranga, u sumbe.
- 3 Ranga nga lau danda u bvisa,
- 4 Ngalo vhañwe tshenzhemo i dale
- 5 Munwe u disumba, u gude.
- 6 Musumbavhaloi mutate-u sumbwa
- 7 Mushaya tthisumbelwa kha lothe a tshi kala,
- 8 Na mufuwi a siho wa lothe
- 9 Musumbahaloi guda u gudese
- 10 U gudese u khagala lwa phatho u sumba
- 11 Maitele na mbuya tsumba khagala nga iwe
- 12 Zwine nga mbilu u itelwa wa emula
- 13 Kha vhothe u itela u simesa
- 14 U sumbe lwa phatho na ndaedzo u tonde.

Talutshedzani ndila ine mitaladzi na ndima zwa tuwedza ngayo thalutshedzo ya tshirendo itsi.

[10]

KANA

MBUDZISO 2 (Mbudziso pfufhi)

Vhalani tshirendo tshi tevhelaho nga vhuronwane uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khatsho.

TSHIDAKWA – T Makhado

- 1 Vhutshilo hau vhu nga ha luthwethwe vhulimboni
 2 Naho wa sindwa mutulini wa mavhele
 3 Vhutshilo hau a vhu nga guvhuwi
 4 Nge mathada a u dela sa zwitshele zwa muumba.
- 5 Ngavhe u vhe **khundavhalai** i shayaho mudengu
 6 Ha nga u konana na dziphombwe u lusa ndaka
 7 Nay o dzau wo dzi rea nga tshikwekwe
 8 Wa nga tsilu li bulaho zwothe zwa mbiluni.
- 9 Ngavhe u sa nwe tuvhu
 10 Nge wa hangwa vhutoma hau
 11 U sa tsha elelwa zwa mathupho
 12 Vhunga nyambo dzau hu zwiombo ngomani.
- 13 Ngavhe mulomo wau u tshi ambela mbevhevhe
 14 U lwele vha tsikuni na vhashai
 15 U nga magungwa a vhashai o nwela khothe
 16 Ngeno vhaphulusi vha tshi tshimbila nga thongathusedzi.
- 17 Iwe tshidakwa u vhusaho vhatoma
 18 U nga ndau i vhombaho ya phanzhe
 19 Vhunga thamu na tsole zwi tshi iledza vhutala
 20 Nge muvhuso wau wa tshimbila nga thongatserekanyo.
- 21 Vhutshilo hau ndi khangala khanganyise
 22 Nge khangala ya ruda mato
 23 Vuluvulu lo fa nga vhuhwavho.

- 2.1 Topolani vese/mataladzi une wa amba uri tshidakwa tshi nga tshi a ofhisia ngeno hu si na tshine tsha bveledza. (1)
- 2.2 Ndi figara-de ya muambo ye murendi a i shumisa kha mataladzi/vese 1 na 4? (1)
- 2.3 Murendi u vhona vhutshilo ha tshidakwa nga ndila-de? (2)

- 2.4 Vhudipfi ha murendi ndi vhufhio tshirendoni itshi? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 2.5 Talutshedzani zwine mitaladzi/vese 1 – 4 dza amba zwone. (2)
- 2.6 Ni a ima na murendi kha kuvhonele kwawe kwa tshidakwa? Tikedzani phindulo yanu. (2)
[10]

KANA**MBUDZISO 3 (Mbudziso pfufhi)**

Vhalani tshirendo tshi tevhelaho nga vhuronwane uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khatsho.

RO ḦANGANA – AC Bvumbi

- 1 Nne na inwi
- 2 Ro ḥangana ndi songo humbula
- 3 Mbili dzashu dza ḥangana
- 4 Dza vha mbili nthihi
- 5 Ra humbula mazha
- 6 Dzo vhoxwa nga lufuno
- 7 Ra hotola rothe.

- 8 Lwendoni ri tshimbila ro hakana
- 9 Ri tshi posa maga khathihi
- 10 Ri tshi swika murunzini ra awela rothe
- 11 Ri tshi takuwa ra takuwa rothe
- 12 Hu si na luñwe lunako lu nkambaho.

- 13 Nda farwa nga ndala ni a ntikela khali
- 14 Nda farwa nga ḫora ni a nkela madi
- 15 Nda farwa nga duda ni a nkota
- 16 Nda dzhenwa nga mbiti ni a nkhuthadza
- 17 Wanga muya wa fhola.

- 18 Ri la ndilo nthihi
- 19 Ri kuvhatedzana nguvho nthihi
- 20 Ri amba nga ipfi lithihi
- 21 Ra thathedza vhabilinganyi
- 22 Vhokhuthe vha re zwifheti.

- 3.1 Topolani vese/mutaladzi une wa amba uri vhafunani avha vha diphinā vhothe nga zwivhuya. (1)
- 3.2 Ndi figara-de ya muambo ye murendi a i shumisa kha vese/mutaladzi 12? (1)
- 3.3 Murendi u vhona mufunwa wawe nga ndila-de? (2)
- 3.4 Vhudipfi ha murendi ndi vhufhio tshirendoni itshi? (2)
- 3.5 Talutshedzani zwine vese 18 – 22 dza amba zwone. (2)
- 3.6 Ni a ima na murendi na kha kuvhonele kwawe kwa vhafunani vha vhukuma? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- [10]

KANA**MBUDZISO 4 (Mbudziso pfufhi)**

Vhalani tshirendo tshi tevhelaho nga vhuronwane uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khatsho.

VHUTUNGU HA MUSADZI ULA – RF Ratshitanga

- 1 Imani nothe nga zwiingamo
- 2 Ni vhone ngozwi yawe i tshi bva zwipiда
- 3 Nga matupho i si tshe na ndalamo
- 4 Vhutungu hayo mbilu yawe vhu tshi tou hada.

- 5 Vhutungu ha musadzi uла
- 6 Ndi ha liivha le la fhurwa mafhondo
- 7 Liduna muzwimi, nga vhura o pfula
- 8 Mulomo wało wa tuvha dza dakalo thendo.

- 9 Ngozwi ya malofha a tshihosini,
- 10 One mapfura o pfumaho vhukuma
- 11 Sa lithubwa, miłodzi i tshi dzula shamanī
- 12 Vhutungu, musadzi ha dzula ho luma.

- 13 Vhutungu he ha hotefhadza na ipfi
- 14 Ha vhonala na kha tshifhatuwo
- 15 Zwililo nga fhedzi ha vha mufhi
- 16 Ndi ha we mathubwa a beba.

- 4.1 Topolani ipfi line la amba **vhana** vha musadzi ula ane a khou ambiwa mafhungoni aya. (1)
- 4.2 Ni guda zwifhio tshirendoni itshi? (1)
- 4.3 Ndi ngani murendi o dovhola ipfi "vhutungu" tshirendoni itshi? (2)
- 4.4 Murendi u toda u ri vhudza zwifhio nga mutaladzi/vese 12? (2)
- 4.5 Ndi figara-de ya muambo ye murendi a i shumisa kha mutaladzi/vese 16, nahone o i shumisa u bveledza muhumbulo ufhio? (2)
- 4.6 Ni a pfela vhutungu uyu musadzi kha two mu welaho? Tikedzani phindulo yanu. (2)
[10]

NA

VHURENDI VHU SONGO GUDELWAHO/RANDELWAHO**MBUDZISO 5** (Mbudziso ndapfu)

Vhalani tshirendo tshi tevhelaho uri ni do kona u fhindula mbudziso yo disendekaho khatsho.

MUSADZI – TR Ratshitunga

- 1 Musadzi a si nge a vha o shayaho ndebvu,
2 Kana nge a mamisa.
3 Wa sa divha zwenezwo devha zwau thebvu,
4 U sa fhedze mbavhalelo yawe nga u tambisa.
5 A si nge a vha wa lukanda lutete,
6 Kana nge a vudesha,
7 Wa vha na mashithe a uri a ye u u bikela vhutete.
8 U dzumba ndi vhutshivha, nga ndi ralo-ha u buledza.
- 9 A songo vha ene nge a tswukesa,
10 Kana nge vhabebi vhaweha vha lugesa,
11 Wa fhurwa nge wawe nwenda a di u fukedza,
12 Ngeno wa hangwa uri mbingano i diswa nga lufuno u dugesa.
- 13 Luvhomba lwa musadzi-sadzi ndi u diita musadzi,
14 A ralo a divha zwe a dzulela afho mudini,
15 Ngeno a sa hangwi uri kha iwe fhedzi u musadzi.
16 A tenda zwenezwo vhuiwa hothe a hu na tshidini.

Sengulusani kunangeli kwa maipfi ni tshi sumbedza uri kwo ḫtuwedza hani ḫhalutshedzo ya tshirendo itshi.

[10]

KANA**MBUDZISO 6 (Mbudziso pfufhi)**

Vhalani tshirendo tshi tevhelaho uri ni ḫdo kona u fhindula mbudziso dzo ḫdisendekaho khatsho.

MUSADZI – TR Ratshītāngā

- | | |
|----|--|
| 1 | Musadzi a si nge a vha o shayaho ndebvu, |
| 2 | Kana nge a mamisa. |
| 3 | Wa sa ḫdivha zwenezwo devha zwau thebvu, |
| 4 | U sa fhedze mbavhalelo yawe nga u tambisa. |
| 5 | A si nge a vha wa lukanda lutete, |
| 6 | Kana nge a vuđesa, |
| 7 | Wa vha na mashithe a uri a ye u u bikela vhutete. |
| 8 | U dzumba ndi vhutshivha, nga ndi ralo-ha u buledza. |
| 9 | A songo vha ene nge a tswukesa, |
| 10 | Kana nge vhabebi vhawé vha lugesa, |
| 11 | Wa fhurwa nge wawe nwenda a ḫdi u fukedza, |
| 12 | Ngeno wa hangwa uri mbingano i ḫdiswa nga lufuno u dugesa. |
| 13 | Luvhomba lwa musadzi-sadzi ndi u ḫdiita musadzi, |
| 14 | A ralo a ḫdivha zwe a dzulela afho mudini, |
| 15 | Ngeno a sa hangwi uri kha iwe fhedzi u musadzi. |
| 16 | A tenda zwenezwo vhuiwa hothe a hu na tshidini. |

- | | | |
|-----|--|-----|
| 6.1 | Topolani vese/mataladzi une wa amba uri arali u sa ḫdivhi musadzi ditambele zwau u bve khazwo. | (1) |
| 6.2 | Ipfi "luvhomba" li ni ḫdisela tshifanyiso tshifhio? | (1) |
| 6.3 | Mutevhetsindo wa tshirendo itshi ndi ufhio? Ni tikedze phindulo yanu. | (2) |
| 6.4 | Mitaladzi/vese 3 – 4 dzi ni fha thikho-đe ya vhurendi? Tikedzani. | (2) |
| 6.5 | Murendi u ḫtoda u ni vhudza zwifhio nga mataladzi/vese 11? ḫtalutshedzani. | (2) |
| 6.6 | Kuvhonele kwa murendi kha musadzi ni a tendelana nakwo? Tikedzani. | (2) |

[10]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA A:

30

KHETHEKANYO YA B: NGANEA

Fhindulani mbudziso NTHIHI kha khethekanyo iyi.

MBUDZISO 7 (Mbudziso ndapfu)***TSHI DO LILWA – NE Phaswana***

Sengulusani ni tshi sumbedza uri mvumbo ya Vho-Luvhone yo thusedza u gumafhi kha u bveledza muhumbulo muhulwane buguni iyi.

[25]

KANA**MBUDZISO 8 (Mbudziso pfufhi)*****TSHI DO LILWA – NE Phaswana***

Vhalani tshipiда tsha mafhungo tshi bvaho buguni iyi uri ni do kona u fhindula mbudziso dzi no tshi tevhela:

1 Vhege yenei yo fhiraho vho mbo di tanganedza luriwalo lune lwa ri arali
 2 nwedzi hoyu ha sa badelwa tshelede ya tshikolo tsha vhana, vhuhulu
 3 vhana vhavho vha do mbo di shakuliswa tshikoloni. Mulovha lino Vho-
 4 Emeli vho vhuya na vhurifhi vhu bvaho kha vhoramilayo vhune ha ri
 5 saizwi vho pfuka u badela tshikolodo tsha zwiambaro tsha vhengele la
 6 Queens Boutique, miwedzi ine ya swika miraru, vha sa badela uno
 7 nwedzi, hu vho do tou shuma tshanda tsha wone mulayo. Vha bannga
 8 ye vha wana thuso hone musi vha tshi renga goloi, vho vha vho da u i
 9 dzhia nga Musumbulowo wa vhege yeneyi; ha tou fa murathu wa vhone
 10 Vho-Luvhone u vha fara tshanda nga tshelede ye vha bannga vha sokou
 11 ri vha do i tanganedza naho i songo lingana.

- 8.1 Muta uyu wa ha Luvhone wo bulwaho mafhungoni aya u dzula ngafhi? (1)
- 8.2 Bulani zwiñwe zwa zwikolodo ZWIRARU zwa hafha muñini nga nn̄da ha hezwi zwo ambiwaho afha mafhungoni e na vhala. (3)
- 8.3 Hone ndi mini tshi no khou vhanga izwi zwikolodo afha muñini? (2)
- 8.4 Ndi zwifhio zwe na guda zwi tshi elana na vhutshilo ha Vho-Emeli kha mafhungo e na vhala? (2)
- 8.5 Vho-Emeli na munna wavho Vho-Luvhone vha fhambana hani zwi tshi ya kha kuvhonele kwavho kwa zwikolodo? (2)

- 8.6 Muṭa uyu wa Vho-Luvhone wo vha na ndila ye wa elekanya u dibvisa ngayo zwikolodoni. Ndila iyo ndi ifhio, nahone yo shuma naa? (3)
- 8.7 Kha mafhungo a tevhelaho inwi nangani zwine na vhona zwi zwone-zwone.
- 8.7.1 Ndila ye muṭa uyu wa i shumisa hu u dibvisa zwikolodoni a yo ngo kunda mupikisi/vhupikisi. Vhenevho ndi ...
- A Ravhutsi na Thinavhuyo.
 - B Mulayo.
 - C Vho-Muguvuto.
 - D B na C.
- 8.7.2 Thero ya bugu iyi ndi ...
- A vhuvhava a vhu vhuedzi.
 - B zwikolodo zwi nga fhedza zwo dzenisa muthu khakhathini.
 - C vhugevhenga.
 - D muthu a nga di tshila vhutshilo ho vhifhaho a fhedza o rembuluwa.
- 8.8 Liambele li re kha mutaladzi 6 li kwama hani kupfesesele kwanu kwa magumo a bugu iyi nga u angaredza? Talutshedzani. (3)
- 8.9 Zwiito zwa Vho-Emeli buguni iyi zwi bvukulula hani mvumbo yavho zwi tshi elana na zwa matshilisano? (2)
- 8.10 Mafhungo asia ane a bva mathomoni a bugu iyi. A vhaleni uri ni do kona u fhindula mbudziso yo disendekaho khao.

"Ndi vho kona u zwi vhona zwino. Zwikolodo hafha mudini zwi tou tshatshama sa nnanda kha tshirahadonngi tsho anewaho duvhani; ngoho zwi tou vha zwone zwiendangankhunyu nga khaladzi. Ndi do ri a zwo ngo ralo ngani; he, danu mmbudza; zwothe zwine ra vha nazwo ndi zwikolodo fhedzi ..."

Sengulusani ndeme ya kushumiselwe kwa tshitaela na siangane kha mathomele hu u itela u bveledza muhumbulo muhulwane buguni iyi. (3)

[25]

KANA

MBUDZISO 9 (Mbudziso ndapfu)***BULAYO LO TALIFHAHO – AW Magau***

Sengulusani ni tshi sumbedza uri mvumbo ya Vho-Lugisani yo thusedza u gumafhi kha u bveledza muhumbulo muhulwane buguni iyi.

[25]

KANA**MBUDZISO 10** (Mbudziso pfufhi)***BULAYO LO TALIFHAHO – AW Magau***

Vhalani tshipida tshi tevhelaho tsho bviswaho buguni iyi uri ni do kona u fhindula mbudziso dzi no tshi tevhela:

1 Zwenezwi vha tshi khou tshimbila vhe vhararu ndi misi Vho-Mamidze
 2 vha tshi khou amba haya mafhungo vha tshi ita vha tshi a peamisa
 3 vhukuma na u gungulela Vho-Lugisani. "Hoyu Lugisani mushumoni wa
 4 khoro kha bvisiwe. Fhedzi naho o no mela midzi sa shamboda-
 5 vhadzimu mitangani, *ri do mu tasulela nnda a do dzula kha lutambo*
 6 *zwa nga tshikhophpha*. Vhathu, aredi! Nne ndi kha di pambutshela
 7 hayani." Vhafunzi vha tshi amba izwi vho vha vho no pambutshela kha
 8 ndila i livhaho hayani ha havho.
 9 "Ndi zwone vhafunzi arali vha tshi kona vha mmbone kana vha
 10 vhonane na vhamusanda Vho-Mukhotho malugana na hoyu Lugisani.
 11 Vha tshi da hu funa vho vuwa nga khwali vha fara dza mapfene. Vha
 12 khou zwi pfa?" ...

- 10.1 Avha vhathu vha khou amba mafhungo aya vha tshi khou bva ngafhi? (1)
- 10.2 Bulani zwithu ZWIRARU kha zwo itwaho nga Vho-Lugisani zwe zwa sinyusa vhaambi vha mafhungo aya. (3)
- 10.3 Tshivhangi tsha dziphambano idzi vhukati ha Vho-Lugisani na vhaambi ndi tshifhio? (2)
- 10.4 Ndi zwifhio zwe na guda zwi tshi elana na vhutshilo ha Vho-Mamidze kha mafhungo e na vhala? (2)
- 10.5 Vho-Mamidze na khonani yavho Vho-Mandiwana vha fana ngafhi zwi tshi yelana na kuha^lulele kwavho kwa milandu khoroni? (2)

- 10.6 Ndila ye avha vhanna vha elekanya u ita ho vha u lukela Vho-Lugisani 'bulayo *lo talifhaho!* Aya maano o shuma na? Talutshedzani. (3)
- 10.7 Kha mafhungo a tevhelaho inwi nangani zwine na vhona zwi zwone-zwone:
- 10.7.1 U pikisa Vho-Lugisani kha mafhungo aya a two ngo vha zwi leluwaho nga mulandu wa u lingana ha maimo. Ndi ngazwo a salaho a tshi tou pikisa e khagala e ...
- A Vho-Mukhoho.
 B Vho-Mandiwana.
 C Vho- Mphaga.
 D Vho-Mamidze. (2)
- 10.7.2 Thero ya bugu iyi ndi ...
- A vivho na vengo a zwi vhuedzi.
 B wa tshilela u tovhola muñwe u a fhedza wo dzhena khomboni.
 C vivho na vengo.
 D muthu e murangaphanđa kha *digudise* u *divha* vhatnu vha re nga fhasi hawe. (2)
- 10.8 *Lifurase lo swifhadzwaho/sendamiswaho li kwama hani kupfesesele kwañu kwa mafhungo buguni iyi?* (2)
- 10.9 Kuambele kwa Vho-Mandiwana kha mitaladzi 8 – 10 ku bvukulula hani mvumbo yavho zwi tshi elana na zwa matshilisano? (3)
- 10.10 Mafhungo asia ane a bva mathomoni a bugu iyi. A vhaleni uri ni *do* kona u fhindula mbudziso yo *disendekaho* khao.

Mugivhela muñwe na muñwe khoro ya lushaka ya shango *la* Mphagane i vha na madzulo a u dzudzanya mafhungo a shango kana u sengisa milandu. Tshinwe tshifhinga arali hu na mafhungo mahulusa sa u vhea vhuhos, u swita mahosi na kha maiwe mafhungo-vho na vhaofisiri vha vhatshena sa khomishinari na madzhisitaraña kana vhaiwe vhahulwane vho teaho vha a takuswa vha ya.

Sengulusani ndeme ya kushumiselwe kwa tshitaela na siangane kha mathomele hu u itela u bveledza muhumbulo muhulwane buguni iyi. (3)

[25]

KANA

MBUDZISO 11 (Mbudziso ndapfu)***MAFELADAMBWA – NE Sigogo***

Sengulusani ni tshi sumbedza uri mvumbo ya Mawela yo thusedza u gumafhi kha u bveledza muhumbulo muhulwane buguni iyi.

[25]

KANA**MBUDZISO 12*****MAFELADAMBWA – NE Sigogo***

Vhalani mafhundo a tevhelaho uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khao:

1 "Ee ndo wana lo khiiwa baba. Na heli la ngei murahu hafhu ndo di tou
 2 phuresa iyi rimouthu baba la kona u vulea. Zwino itsi tshithu tsho
 3 dzheniswa nga nnyi? Nahone arali tsho dzheniswa nga muthu, o tshi
 4 dzhenisa nga ngafhi ho vha ho khiiwa? Hone zwino inwe mbudziso ine
 5 wa nga vhudzisa ndi ya uri, zwino hafhu tsho sina, tsho fa lini? Baba,
 6 haya mafhundo ha pfali na luthihi lini. Hone zwino ri do ri ndi buto la
 7 mini heko li sa nukhi zwone ngoho?"

8 Vho-Ramasunzi vho tharamudza zwanda vha kombamisa mulomo vha
 9 ruva na matu vha tshi sumbedza uri a re mushumi wa heyi mishumo a
 10 vha mu divhi. "Nwananga, na phindulo dza hedzo mbudziso dzau, a thi
 11 na na nthihi ngauri na hezwi zwa namusi ngoho zwo nkela matari
 12 nwananga. Na zwauri ndi ite mini, ngoho zwo ndziedza na
 13 mihumbulo."

- 12.1 Vhathu avha vha khou amba mafhundo aya vhe ngafhi? (1)
- 12.2 Bulani vhaiwe vhathu VHARARU vhe vha fhedza vho kwamea nga mafhundo aya e na vhala. (3)
- 12.3 Mafhundo aya e na vhala o bveledza phambano-de kha bugu iyi? (2)
- 12.4 Ndi zwifhio zwe na guda zwi tshi elana na vhutshilo ha Vho-Ramasunzi kha mafhundo e na vhala? (2)
- 12.5 Nga ndivho yanu ya bugu yotha ni vhona avha vhaambi vho fhambana hani nga kuhumbulele zwi tshi elana na fhungo line vha khou amba nga halo? (2)

- 12.6 Ndila ye Vho-Matodzi sa makhadzi vha elekanya u tandulula ngayo thaidzo ya tshithu tsho wanalaho giratshini yo shuma na? Talutshedzani. (3)
- 12.7 Kha mafhungo a tevhelaho inwi nangani zwine na vhona zwi zwone-zwone:
- 12.7.1 Muanewa dendele buguni iyi ndi ...
- A Vho-Ramasunzi.
 - B Vho-Sara.
 - C Mawela.
 - D Vho-Maemu.
- (2)
- 12.7.2 Thero ya bugu iyi ndi ...
- A malofha a u dodziwa ha fari.
 - B Vho-Makhadzi mathina vha a lučanya.
 - C vhutendatenda kha zwa vhuloi.
 - D A na B.
- (2)
- 12.8 Mawela u pfala a na mbudziso nnzhi dzi no khou kunda phindulo, izwi zwi kwama hani kupfesesele kwaču kwa mafhungo buguni iyi? (2)
- 12.9 Kuambele kwa Vho-Ramasunzi kha mitaladzi 9 – 11 ku bvukulula hani mvumbo yavho zwi tshi elana na zwa matshilisano? (3)
- 12.10 Mafhungo asia ane a bva mathomoni a bugu iyi. A vhaleni uri ni do kona u fhindula mbudziso yo disendekaho khao.

Muđi wa Vho-Ramasunzi wo dzula wo tou ḥekana khoro na wonoyu wa ha Lialama henefha muvhunduni wa Tshaňowa. Hoyu muvhundu wa Tshaňowa u henefha kha la Domboni. Hoyu muvhundu wo dzula wo tou ingamela govha la Tšambaula. Zwino hei midi ya Tshaňowa yo tou dzula zwavhudži kha tshireaduvha ... Vhana vha heyi midi vha tamba vhothe. Na vhomme vha vhenevha vhana mađuvha a musi vha si na zwine vha khou ita ngei zwitangani zwavho, u wana vhathada vho didzulela vha tshi khou endela u la mihani.

Sengulusani ndeme ya kushumiselwe kwa tshitaela na siangane kha mathomele hu u itela u bveledza muhumbulo muhulwane buguni iyi. (3)

[25]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA B:

25

KHETHEKANYO YA C: DIRAMA**MBUDZISO 13** (Mbudziso ndapfu)***HA U TSA NDI HA U GONYA – LL Mafenya na NA Milubi******KANI-HA VHA TOU DILWELA – LL Mafenya***

Sengulusani ni tshi sumbedza uri hu na hune mulayo wa sa khou sumbedza u londa pfanelo dza vhafumakadzi na vhana, nga maanda kha milandu ya u tshipiwa. Hu tsireledzwa pfanelo dza mutshinyi u fhirisa tshipondwa.

[25]

KANA**MBUDZISO 14** (Mbudziso pfufhi)***HA U TSA NDI HA U GONYA – LL Mafenya na NA Milubi******RALUTANDA – NA Milubi***

Vhalani tshipida tshi tevhelaho tsho bviswaho buguni iyi uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khatsho:

Ralutanda: Ni khou dovha? U tshotshoma vhusiku ni khou amba nnyi?

Sara: Na nne-vho hii. Ndi amba zwa u vhuya vhusiku. Ndi amba uri zwi thusa mini zwa u tshenisela vhariwe ngei nnda ngeno hayani hu si na tshi lugaho. Kha vha vhone afha he ra dzula hone. Vhone vhe zwi a takadza u dzula thumbani yeneyi na vhana vhenevha hu sa fhañiwi. Vhone vha kha di amba zwenezwi zwa u lindela dzipholisi dzanga dzi tshi matshuwara.

Ralutanda: A u pfi, no thoma.

- | | | |
|------|--|-----|
| 14.1 | Vhathu avha vha khou amba mafhungo aya vhe ngafhi? | (1) |
| 14.2 | Tshivhangi tsha thaidzo i no khou ambiwa afho ndi tshini? | (2) |
| 14.3 | Bulani zwithu ZWIVHILI zwe zwa ita uri Vho-Sara vha vhe na vhutanzi uri Vho-Ralutanda vho lengiswa nga mufarekano, ni dovhe ni bule na dzina la muthu onoyo. | (3) |
| 14.4 | Hone ndivho ya dirama iyi ndi ifhio? | (2) |

- 14.5 Sumbedzani zwine Vho-Ralutanda vha funelwa zwone mu \ddot{d} ini wa Vho-Sofi. (2)
- 14.6 Vhambedzani kutshilele kwa vhatambi avha vhavhili vhe na vhala nga havho. (2)
- 14.7 Nangani phindulo yone-yone kha mitevhe yo $\ddot{\text{n}}$ ekedzwaho:
- 14.7.1 Mutambi mulutanyi $\ddot{\text{d}}$ iramani iyi ndi ...
- A Vho-Sofi.
 - B Vho-Ralutanda.
 - C Vho-Sara.
 - D Vho-Fhelani. (2)
- 14.7.2 $\ddot{\text{D}}$ irama iyi ndi ya lushaka lwa ...
- A likhaulambilu.
 - B tseiso.
 - C vhulombo.
 - D fasi. (2)
- 14.7.3 Tsho itaho uri Vho-Sara vha $\ddot{\text{l}}$ e tshoko $\ddot{\text{l}}$ ithi i re na mulimo ndi ...
- A Vho-Sofi.
 - B u fulufhela munna wavho.
 - C dzipholisi.
 - D vhutamatama. (2)
- 14.8 Kuambele kwa Vho-Ralutanda ku ni $\ddot{\text{d}}$ isela muhumbulo- $\ddot{\text{d}}$ e malugana na fhungo $\ddot{\text{l}}$ o dzulelwaho? (2)
- 14.9 Zwo iteaho kha Vho-Sara zwi a tendisea na? Tikedzani. (2)
- 14.10 Ambani vhupfiwa ha $\ddot{\text{n}}$ u malugana na vhutshilo ha mu \ddot{t} ani wa Vho-Ralutanda. (3)
- [25]

KANA

MBUDZISO 15 (Mbudziso ndapfu)***MILOMO YA NUKALA – MP Nefefe***

Sengulusani ni tshi sumbedza uri Vho-Bukuta vha khou tshila vha sa londi pfanelo dza vhathu sa zwo nekedzwaho nga ndayotewa ya Afrika Tshipembe.

[25]

KANA**MBUDZISO 16 (Mbudziso pfufhi)*****MILOMO YA NUKALA – MP Nefefe***

Vhalani tshipida tshi tevhelaho tsho bviswaho buguni iyi uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khatsho.

Vho-Ramunswu:	Ndo livhuwa. Zwiitwana zwa Ntshengedzeni ano mađuvha ngoho a zwi khou vhuya zwa pfectesea na luthihi. A zwi kondi kha Ntshengedzeni uri u wane o edela kilasini ngeno vhadededzi vha tshi di vha vhukati na u funza. Kana wa ri u tshi mu vhudzisa mbudziso a tou tshenuwa. Khamusi a fhedza nga u amba zwithu zwa thungo-thungo zwi sa elani na zwi no khou funziwa. Tshiniwe tshifhinga u tou wana muvhigo u no khou bva kha vhaiwe vhana vha tshikolo vha tshi khou ḥalutshedza zwauri Ntshengedzeni u khou sokou lila e ethe. Zwino riñe sa vhadededzi hezwi zwithu a zwi khou vhuya zwa ri fara na luthihi. Ri khou vhona hoyu nwana e na thaidzo i sa takuvi.
Vho-Ranwedzi:	Ro lingeda nga ndila dzothe uri ri pfe thaidzo yawe. Zwothe zwo sokou sea zwi tshi ḥanama. Ndi ngazwo vha tshi vhona ro vhuya ra tou vhidza iwe vhabebi vha nwana uri ni divhe zwine ra khou ḥangana nazwo.
Vho-Bukuta:	Zwino vhoiwe arali nwana o tou landula ene munę a ri ha na thaidzo, vhoiwe zwi ni vhavha ngafhi?

- 16.1 Vhathu avha vha khou amba mafhungo aya vhe ngafhi? (1)
- 16.2 Tshivhangi tsha thaidzo dzi no khou ambiwa afho ndi tshini? (2)
- 16.3 Bulani vhathu VHARARU nga nn̄da ha havha vha re afha mafhungoni vho no konaho u vhona uri Ntshengedzeni u na thaidzo naho vha sa divhi zwavho uri ndi ya mini. (3)

- 16.4 Hone ndivho ya dirama iyi ndi ifhio? (2)
- 16.5 Sumbedzani ZWIVHILI zwe Vho-Buku^{ta} vha ita hu u itela uri zwine vha khou ita kha Ntshengedzeni zwi songo divhiwa nga muthu. (2)
- 16.6 Vhambedzani mihumbulu ya vhadededzi avha vhilili na wa Vho-Buku^{ta} afho mafhungoni e na vhala. (2)
- 16.7 Nangani phindulo yone-yone kha mitevhe yo nekedzwaho:
- 16.7.1 Mutambi mulutanyi diramani iyi ndi ...
- A Vho-Buku^{ta}.
 - B Vho-Ramunswu na Vho-Raiwedzi.
 - C Ntshengedzeni.
 - D Vho-Takalani. (2)
- 16.7.2 Dirama iyi ndi ya lushaka lwa ...
- A likhaulabilu/makhaulabilu.
 - B tseiso.
 - C vhulombo.
 - D fasi. (2)
- 16.7.3 Tshithu tsho lengisaho Ntshengedzeni u wana thuso ndi ...
- A u sa londa ha vhatu vha re tsini nae.
 - B tshikhuna tshawe.
 - C u ongolowa ha vhashumelavhapo.
 - D u vha tshipondwa tshi shayaho maano. (2)
- 16.8 Kuambele kwa Vho-Buku^{ta} ku ni disela muhumbulu-de malugana na fhungo lo dzulelwaho? (2)
- 16.9 Zwo iteaho kha Ntshengedzeni zwi a tendisea na? Tikedzani. (2)
- 16.10 Bviselani khagala vhupfiwa ha^{nu} malugana na vhatshilo ha mu^{ta}nani wa Vho-Buku^{ta}. (3)

[25]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA C:
MARAGAGUTE:**

25
80